

Podgorica, 12.11.2024.god.

SKUPŠTINI CRNE GORE

Predsjednik  
Andrija Mandić



CRNA GORA  
SKUPŠTINA CRNE GORE

PRIMLJENO:	12. 11	20 24. GOD.
1 KLASIFIKACIONI BROJ:	10-2/24-1/7	
VEZA:		
EPA:	246 XXVIII	
SKRAĆENICA:		PRILOG:

Poštovani,

Na osnovu člana 148 Poslovnika Skupštine Crne Gore podnosim **amandmane na Predlog zakona o informacionoj bezbjednosti** (Kvalifikacioni broj: 10-2/24-1 EPA: 246 XXVIII )

Predlagač:

Jevrosima Pejović

## **AMANDMAN I**

U članu 5, stav 2 se briše.

## **AMANDMAN II**

U članu 6, dodaje se stav 2, i glasi: "Agencija predstavlja jedinstvenu nacionalnu kontakt tačku za informacionu bezbjednost i saraduje sa jedinstvenim nacionalnim kontakt tačkama drugih država."

### **Obrazloženje amandmana I i II**

Ovim amandmanima, predlaže se da nacionalna kontakt tačka umjesto Ministarstva bude Agencija.

Prema odredbama NIS 2 direktive, države članice su obavezne da uspostave jedinstvenu kontakt tačku koja služi kao središnji entitet za koordinaciju sajber bezbjednosnih incidenata i prijetnji, posebno u sektorima od presudnog značaja za ekonomsku stabilnost i javnu sigurnost, kao što su energetika, zdravstvo, transport, i finansije. Agencija za sajber bezbjednost, prema predlogu crnogorskog zakona, ima jasno definisanu nadležnost za praćenje i zaštitu mrežnih i informacionih sistema upravo ovih sektora, dok Ministarstvo javne uprave nema fokus na kritičnim i važnim subjektima. Dodjeljivanje uloge SpoC-a Agenciji bi osiguralo centralizovan i tehnički osposobljen odgovor u skladu sa direktivom, bez administrativnog opterećenja koje bi Ministarstvo moralo nositi zbog širine svojih funkcija. Ovo naročito imajući u vidu da je Uredbom o organizaciji i načinu rada državne uprave u članu 7 propisano da Ministarstvo javne uprave vrši poslove uprave koji se odnose na: oblast državne uprave u dijelu organizacije, načina i metoda rada, upravljanja, odgovornosti, odnosa, saradnje, javnosti i transparentnosti rada organa državne uprave; oblast službeničkih odnosa, kancelarijskog poslovanja, upravnog postupka i inspeksijskog nadzora; inspeksijski nadzor u pogledu pridržavanja zakona i drugih propisa kojima se uređuju državna uprava, prava i obaveze državnih službenika i namještenika, upravni postupak, izgled, upotreba i postupak izrade i uništenja pečata državnih organa, zabrana diskriminacije, birački spisak, slobodan pristup informacijama, upotreba rodno osjetljivog jezika, kao i inspeksijski nadzor u pogledu pridržavanja drugih zakona i propisa u kojima se utvrđuje nadležnost upravne inspekcije; pripremu predloga propisa iz oblasti državne uprave, službeničkih odnosa, upravnog postupanja i slobodnog pristupa informacijama; davanje mišljenja na akte o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji organa državne uprave u dijelu koji se odnosi na kriterijume za formiranje organizacionih jedinica i broj izvršilaca u

organizacionim jedinicama; praćenje kvaliteta sprovođenja javnih rasprava u pripremi zakona i strategija; uvođenje i upravljanje kvalitetom u radu institucija u javnoj upravi; poslove u vezi sa programiranjem i upravljanjem fondovima Evropske unije iz nadležnosti javne uprave; pečate državnih organa; pripremu predloga propisa iz oblasti lokalne samouprave; organizaciju i poslove lokalne samouprave; funkcionisanje i primjenu propisa iz oblasti lokalne samouprave iz nadležnosti ovog ministarstva; teritorijalnu organizaciju lokalne samouprave; međunarodnu saradnju jedinica lokalne samouprave sa jedinicama lokalne samouprave drugih država; sprovođenje međunarodnih ugovora iz nadležnosti ministarstva; davanje mišljenja na predloge zakona i drugih propisa ili opštih akata koji se odnose na pitanja u vezi sa državnom upravom i lokalnom samoupravom, kao i na predloge zakona kojima se uređuju odstupanja od upravnog postupka; pristup informacijama u posjedu organa vlasti; pristup informacijama u posjedu organa vlasti u otvorenom formatu; saradnju sa međunarodnim i regionalnim organizacijama iz oblasti javne uprave; vođenje propisanih evidencija; pripremu predloga zakona i drugih propisa iz oblasti elektronske uprave, elektronske identifikacije i elektronskih usluga povjerenja, elektronskog dokumenta i informacione bezbjednosti, kao i praćenje primjene i usaglašavanje navedenih propisa sa propisima Evropske unije; davanje mišljenja na predloge zakona, podzakonskih akata i drugih dokumenata ostalih organa državne uprave s aspekta elektronske uprave, elektronske identifikacije usluga povjerenja, elektronskog dokumenta i informacione bezbjednosti; izradu strategijskih, planskih dokumenata i studija iz oblasti informacionog društva, informaciono-komunikacionih tehnologija, informacione bezbjednosti i digitalizacije, kao i usklađivanje sa međunarodnim standardima i praćenje njihove primjene; saradnju sa domaćim i međunarodnim organizacijama, privatnim i civilnim sektorom u oblasti informacione bezbjednosti, elektronske uprave, elektronske identifikacije i elektronskih usluga povjerenja, kao i planiranje, koordinaciju i upravljanje nacionalnim i međunarodnim projektima iz navedenih oblasti; zaključivanje i implementaciju međunarodnih sporazuma i ugovora iz oblasti informacionog društva, elektronske uprave, digitalne transformacije i informacione bezbjednosti; vođenje evidencije i registra davalaca elektronskih usluga povjerenja, kao i registra sistema elektronske identifikacije i sprovođenje postupka za utvrđivanje ispunjenosti uslova davalaca elektronskih usluga povjerenja i davalaca elektronske identifikacije; planiranje, upravljanje, razvoj i koordinaciju projektima u oblasti razvoja informacionog društva, elektronske uprave, digitalizacije i informacione bezbjednosti za potrebe organa državne uprave i državnih organa; uspostavljanje i razvoj inovativnih platformi i rješenja iz nadležnosti ministarstva; uspostavljanje, upravljanje i unapređenje jedinstvenog informacionog sistema, uključujući Data centar i Disaster recovery centar u skladu sa

međunarodnim standardima; upravljanje i razvoj informaciono-komunikacione mreže državnih organa, organa državne uprave, državnih agencija, državnih fondova i drugih nosioca javnih ovlaštenja organa; uspostavljanje tehnološke i bezbjednosne informatičke infrastrukture u organima državne uprave i državnim organima; racionalizaciju upotrebe informaciono-komunikacionih tehnologija u organima državne uprave i državnim organima; utvrđivanje tehničkih i drugih pravila upotrebe informaciono-komunikacionih tehnologija u organima državne uprave i državnim organima; davanje saglasnosti organima državne uprave na idejno rješenje, kao i projektnu dokumentaciju za uspostavljanje i unapređenje informacionih sistema; davanje saglasnosti organima i drugim subjektima za korišćenje jedinstvenog informacionog sistema i informaciono-komunikacione mreže, razmjenu podataka iz elektronskih registara i informacionih sistema koje sami uspostave, kao i za pružanje usluga elektronske uprave preko informacionih sistema koji sami uspostave; uspostavljanje i vođenje evidencije elektronskih registara i informacionih sistema državnih organa i organa državne uprave; upravljanje komunikacijom, apliciranje i realizaciju projekata u oblasti informacione bezbjednosti i digitalizacije; promociju projekata i projektnih aktivnosti iz nadležnosti ministarstva; upravljanje i razvoj elektronskih analitičkih platformi u cilju kreiranja i vođenja politika u nadležnosti ministarstva i organa uprave nad kojima ministarstvo vrši nadzor; stvaranje uslova za elektronsku razmjenu elektronskih dokumenata između organa, kao i organa i stranaka i administraciju bez papira kroz implementaciju sistema za elektronsko upravljanje dokumentima i uslugu preporučene dostave; digitalizaciju poslovanja organa državne uprave kroz planiranje, razvoj i podršku u implementaciji elektronskih usluga na jedinstvenom mjestu portalu elektronske uprave za elektronske usluge, kao i planiranje, razvoj i podršku u implementaciji elektronskih usluga; uspostavljanje nacionalnog okvira interoperabilnosti; upravljanje i razvoj Web portalom Vlade, sistemom za elektronsku razmjenu podataka (GSB) i upravljanje Nacionalnim sistemom za elektronsko plaćanje i kontrolu naplate javnih prihoda (NS NAT), Sistemom za elektronsku identifikaciju i autentifikaciju korisnika (NS eID), kao i drugih dijeljenih aplikativnih i internet sistema; upravljanje i razvoj nacionalne platforme programa Digitalne akademije za unapređenje digitalnih vještina i kompetencija građana iz oblasti digitalizacije i informacione bezbjednosti kroz implementaciju nacionalnih programa i obuka; obezbjeđivanje prava na korišćenje i nadogradnju jedinstvenih licenci operativnih, bezbjednosnih (anti virus, anti spam, anti malver, anti ransomver i drugih) za virtuelizacione platforme i računarske programe za organe državne uprave kroz obavljanje objedinjene nabavke softverskih licenci potrebnih za rad organa državne uprave; utvrđivanje standarda informacione bezbjednosti koji se primjenjuju za

sprovođenje mjera informacione bezbjednosti; zaštitu mrežnih i informacionih sistema organa državne uprave od sajber prijetnji, ozbiljnih sajber prijetnji i incidenata; nacionalnu jedinstvenu kontakt tačku za informacionu bezbjednost i saradnju sa nacionalnim kontakt tačkama drugih država; vođenje Zbirnog registra ključnih i važnih subjekata; izradu Nacionalnog plana za odgovor na sajber prijetnju, ozbiljnu sajber prijetnju, incidente i sajber krizu; skeniranje mrežnih i informacionih sistema organa državne uprave u cilju otkrivanja ranjivosti tih sistema; donošenje uputstva i procedura koje se sprovode prilikom procjene informacione bezbjednosti mrežnih i informacionih sistema organa državne uprave; postupanje po prijavljenim incidentima na mrežnim i informacionim sistemima organa državne uprave; vođenje evidencije o prijavljenim incidentima na mrežnim i informacionim sistemima organa državne uprave; saradnju sa ključnim i važnim subjektima kao nosiocima kritične informatičke infrastrukture u primjeni mjera informacione bezbjednosti i prevenciji i zaštiti od sajber prijetnji, ozbiljnih sajber prijetnji i incidenata; monitoring serverske i informaciono-komunikacione infrastrukture, informaciono-komunikacione mreže organa i monitoring svih bezbjednosnih platformi; podizanje svijesti o informacionoj bezbjednosti kod organa kroz kreiranje platformi, organizovanje obuka, davanje smjernica, izradu uputstava i procedura i drugih edukativnih aktivnosti; upravljanje, razvoj i unapređenje sertifikacionog tijela za pružanje elektronskih usluga povjerenja organima državne uprave; inspeksijski nadzor nad primjenom propisa iz oblasti elektronske uprave, elektronske identifikacije i usluga povjerenja, elektronskog dokumenta i informacione bezbjednosti; upravni nadzor u oblastima za koje je ministarstvo osnovano; kao i druge poslove koji su mu određeni u nadležnost.

NIS 2 direktiva zahtijeva da SpoC ima visoku tehničku i operativnu spremnost za međunarodnu saradnju i koordinaciju prijetnji u realnom vremenu, što je od kritičnog značaja u današnjem digitalnom pejzažu gdje se sajber prijetnje šire preko granica. Ministarstvo javne uprave obavlja širok spektar administrativnih i upravnih funkcija koje obuhvataju organizaciju državne uprave, inspeksijski nadzor, razvoj e-uprave i regulaciju službeničkih odnosa. Ove funkcije mogu dovesti do konfliktnih prioriteta i administrativnih preopterećenja, čime bi se ugrozila efektivna primjena specijalizovanih resursa potrebnih za SpoC, kako je predviđeno članom 8(5) direktive koji "zahtijeva da države članice osiguraju da SpoC imaju odgovarajuće resurse kako bi svoje zadatke obavljale efektivno i efikasno" i time ispunile ciljeve ove direktive. Ovaj zahtjev za odgovarajućim resursima, uključujući tehničke kapacitete i operativnu spremnost, direktno podupire argument da Agencija za sajber bezbjednost, a ne Ministarstvo javne uprave, treba da preuzme ulogu jedinstvene kontakt tačke za Crnu Goru.

Agencija, kao tijelo sa uskim fokusom na sajber bezbjednost i ključnim i važnim subjektima, može obezbijediti nesmetano upravljanje incidentima i resursima, čime se povećava njena sposobnost da efektivno reaguje i zadovolji ciljeve NIS 2 direktive. To bi doprinijelo i jačanju kredibiliteta Crne Gore u međunarodnoj saradnji kroz specijalizovani SpoC, budući da Ministarstvo, koje se bavi širim aspektima uprave, ne bi moglo obezbijediti istu efikasnost u tehničkoj interoperabilnosti. Sa druge strane, specijalizovana Agencija može autonomno upravljati resursima i fokusirati se isključivo na incident response i sajber bezbjednosne zahtjeve. NIS 2 direktiva naglašava da SpoC mora biti tehnički osposobljen i operativno nezavisan, a ovaj nivo autonomije i tehničke posvećenosti je ključna prednost koju bi Agencija kao SpoC donijela crnogorskom sajber bezbjednosnom sistemu.

### **AMANDMAN III**

U članu 7 dodaje se stav 2 koji glasi: “Ovaj zakon ne primjenjuje se na Skupštinu Crne Gore, pravosuđe i Centralnu Banku Crne Gore.”

### **Obrazloženje**

Dodavanje stava 2 u članu 7 Predloga zakona o informacionoj bezbjednosti jasno definiše da se zakon ne primjenjuje na Skupštinu Crne Gore, pravosuđe i Centralnu banku Crne Gore. Ova odredba je ključna za poštovanje ustavne podjele vlasti na zakonodavnu, izvršnu i sudsku.

Aktuelni predlog zakona postavlja okvir za nadzor i obaveze u oblasti informacione bezbjednosti, primjenjujući se na širok spektar državnih organa i subjekata definisanih članom 2. Međutim, uključivanje zakonodavne i sudske vlasti, kao i Centralne banke, u ovu nadležnost izvršne vlasti potencijalno ugrožava njihov ustavni položaj, nezavisnost i autonomiju.

Direktiva NIS 2, na koju se zakon oslanja, nije predvidjela takvu ekstenzivnu primjenu, te bi nadzor izvršne vlasti nad institucijama od posebnog značaja, kao što su pravosuđe i Centralna banka, bio u suprotnosti sa načelima podjele vlasti i mogao bi narušiti nezavisnost institucija koje su od kritičnog značaja za nacionalnu bezbjednost i finansijsku stabilnost.

Nadalje, član 6, stav 35 NIS 2 direktive, u definiciji javnih upravnih entiteta ("public administration entity") izričito isključuje parlamente, sudstvo i centralne banke iz njenog domena. Ignorisanje ove ključne odredbe direktive moglo bi ugroziti nezavisnost navedenih institucija i dovesti do neželjenog nadzora nad njima od strane izvršne vlasti, što nije u skladu sa načelima Evropske unije i ustavnim uređenjem Crne Gore.

Zakon o informacionoj bezbjednosti, kao *lex specialis* u oblasti informacione bezbjednosti, mora propisivati izuzetke u skladu sa ustavnim okvirom države. Na ovaj način, Predlog zakona biće usklađen sa direktivom EU i osiguraće očuvanje nezavisnosti ključnih institucija Crne Gore, što je od strateškog značaja za funkcionalnost i stabilnost države.

#### **AMANDMAN IV**

Poslije člana 8 dodaje se novi član 8a koji glasi:

“Agencija je dužna da prilikom obrade podataka obezbijedi bilježenje najmanje sljedeće radnje obrade: unos, mijenjanje, uvid, otkrivanje, uključujući i prenos, upoređivanje i brisanje.

Bilježenje uvida i otkrivanja podataka o ličnosti mora da omogući utvrđivanje razloga za vršenje radnji obrade, datuma i vremena preduzimanja radnji obrade i identiteta lica koje je izvršilo uvid ili otkrilo podatke o ličnosti, kao i identiteta primaoca ovih podataka.

Bilježenje iz stava 1. ovog člana može biti korišćeno isključivo u svrhu ocjene zakonitosti obrade, internog nadzora, obezbjeđivanja integriteta i bezbjednosti podataka, kao i pokretanja i vođenja krivičnog postupka.”

#### **Obrazloženje**

Predloženi član ima za cilj unapređenje zaštite podataka o ličnosti i uvođenje mehanizama za nadzor nad obradom podataka koji su usklađeni sa najboljim praksama i odredbama NIS 2 Direktive. Konkretno, članovi 31 do 34 NIS 2 Direktive postavljaju visoke standarde za zaštitu podataka o ličnosti, te naglašavaju obavezu bilježenja radnji obrade i omogućavanja transparentnosti u radu sa ličnim podacima.

Kako Crna Gora još uvijek nema zakon u potpunosti usklađen sa GDPR uredbom, trenutni nivo zaštite ličnih podataka može biti niži od onoga što zahtijevaju EU standardi. Nedostatak formalizovanih mehanizama za bilježenje radnji obrade, poput uvida i otkrivanja, može stvoriti dodatne rizike za zloupotrebu podataka. Ovaj član uvodi dodatni sloj zaštite, omogućavajući nadležnim organima i Agenciji da bilježe i dokumentuju ključne radnje obrade, što značajno doprinosi sprječavanju neovlašćenih pristupa i zloupotreba podataka.

Takođe, važni i ključni subjekti koji obavljaju javne funkcije ili druge osjetljive djelatnosti često raspolažu velikim brojem senzitivnih ličnih podataka. U takvim slučajevima, nedostatak praćenja radnji obrade može ugroziti integritet i bezbjednost ovih podataka, što bi imalo ozbiljne posljedice po prava građana i povjerenje javnosti u institucije.

Predloženi član propisuje obavezu da Agencija bilježi osnovne radnje obrade podataka o ličnosti – uključujući unos, mijenjanje, uvid, otkrivanje i brisanje – sa dodatnim uslovom da se omogući utvrđivanje razloga za svaku radnju, identifikacija osobe koja je pristupila podacima i vrijeme preduzimanja radnje. Ovaj mehanizam osigurava da se podaci mogu koristiti isključivo u svrhu procjene zakonitosti obrade, internog nadzora, obezbjeđenja integriteta i bezbjednosti podataka, te za potencijalno pokretanje krivičnih postupaka u slučaju zloupotrebe.

Na ovaj način, predložena odredba doprinosi usklađivanju sa standardima zaštite podataka, smanjuje rizik od zloupotrebe i osigurava visoku razinu transparentnosti u obradi osjetljivih podataka o ličnosti.

#### AMANDMAN V

Član 42 mijenja se i glasi:

- (1) Savjet ima predsjednika i četiri člana.
- (2) Predsjednik i članovi Savjeta mogu svoju funkciju u Agenciji obavljati profesionalno ili honorarno.
- (3) Predsjednik Savjeta saziva sjednice i predsjedava radom Savjeta, a u njegovom odsustvu zamjenjuje ga član Savjeta koga izabere Savjet.
- (4) Za svoj rad Savjet odgovara Skupštini.



## AMANDMAN VI

Poslije člana 42 dodaje se pet novih članova koji glase:

### Imenovanje predsjednika i članova Savjeta

#### Član 42a

- (1) Predsjednika i članove Savjeta imenuje Skupština, na osnovu javnog konkursa.
- (2) Javni konkurs iz stava 1 ovog člana sadrži uslove i kriterijume za izbor kandidata za predsjednika i člana Savjeta.
- (3) Matični odbor Skupštine dužan je da raspiše javni konkurs najmanje 180 dana prije isteka mandata predsjednika ili člana Savjeta, odnosno neposredno po razrješenju.
- (4) Predsjednik i članovi Savjeta imenuju se na period od pet godina i ne mogu biti imenovani više od dva puta uzastopno.
- (5) Odluka po konkursu iz stava 1 ovog člana se objavljuje u "Službenom listu Crne Gore".

### Uslovi za imenovanje predsjednika i člana Savjeta

#### Član 42b

- (1) Za predsjednika i člana Savjeta može biti imenovano lice koje je crnogorski državljanin sa prebivalištem u Crnoj Gori koji pored opštih, ispunjava i sljedeće posebne uslove:
  - 1) posjeduje kvalifikaciju visokog obrazovanja obima 240 kredita (CSPK), odnosno završen studijski program u četvorogodišnjem trajanju iz oblasti elektrotehnike, matematike, ekonomije ili prava;
  - 2) ima najmanje pet godina iskustva na poslovima iz oblasti informacione bezbjednosti.
- (2) Za kandidate koji u potpunosti ispunjavaju opšte i posebne uslove iz stava 1 ovog člana, u postupku konačnog predlaganja, mogu se uzeti u obzir i sljedeći kriterijumi: dužina i vrsta radnog iskustva, posebne specijalizacije iz ove oblasti i poznavanje stranih jezika.

## Ograničenja za imenovanje predsjednika i članova Savjeta

### Član 42v

(1) Predsjednik i članovi Savjeta ne mogu biti:

- 1) poslanici i odbornici;
  - 2) lica koja bira, imenuje ili postavlja Predsjednik Crne Gore, Skupština, Vlada ili skupština lokalne samouprave;
  - 3) funkcioneri političkih stranaka (predsjednici stranaka, članovi predsjedništava, njihovi zamjenici, članovi izvršnih i glavnih odbora, kao i drugi stranački funkcioneri);
  - 4) lica koja su bračni drugovi lica iz tač. 1 do 3 ovog stava ili su sa njima u krvnom srodstvu u pravoj liniji, a u pobočnoj liniji do drugog stepena, srodnici po tazbini do prvog stepena, bračni ili vanbračni drug, usvojlac i usvojenik;
  - 5) članovi organa upravljanja, vlasnici, akcionari ili vlasnici udjela, kao i lica koja su u radnom odnosu ili obavljaju druge poslove u pravnim licima na koja se primjenjuje ovaj zakon ili zakon kojim je uređena oblast poštanske djelatnosti.
- (2) Uz prijavu na javni konkurs iz člana 42a stav 1 ovog zakona kandidat podnosi izjavu kojom se, u slučaju imenovanja za predsjednika ili člana Savjeta, obavezuje da će, u roku od 30 dana od dana imenovanja, otkloniti razloge eventualnog sukoba interesa.

## Prestanak mandata predsjedniku ili članu Savjeta

### Član 42 g

Predsjedniku ili članu Savjeta mandat prestaje istekom vremena na koje je imenovan ili razrješenjem.

## Razrješenje predsjednika ili člana Savjeta

### Član 42d

- (1) Skupština će razriješiti predsjednika ili člana Savjeta prije isteka mandata, ako:
- 1) podnese zahtjev za razrješenje;
  - 2) je pravosnažno osuđen za krivično djelo na kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci, u periodu dok traju pravne posljedice osude ili ako je osuđen za krivično djelo koje ga čini nedostojnim za vršenje funkcije;
  - 3) ne izvršava ili nesavjesno, neblagovremeno ili nemarno obavlja svoju dužnost;
  - 4) svojim ponašanjem i radom dovede u pitanje nezavisnost i ugled Agencije;
  - 5) je pravosnažnom odlukom lišen poslovne sposobnosti;
  - 6) se stekne jedan od uslova iz člana 42v ovog zakona;
  - 7) utvrdi da je prilikom podnošenja prijave na javni konkurs za imenovanje predsjednika ili člana Savjeta dao netačne podatke ili je propustio da pruži podatke o okolnostima bitnim za imenovanje.
- (2) Predsjednik ili član Savjeta zahtjev za razrješenje podnosi Skupštini.
- (3) Predsjednik ili član Savjeta dužan je da o podnošenju zahtjeva za razrješenje obavijesti Savjet, u roku od osam dana od dana podnošenja zahtjeva.
- (4) Razlozi za razrješenje predsjednika i članova Savjeta posebno se obrazlažu.
- (5) Odluka o razrješenju objavljuje se u "Službenom listu Crne Gore

### **Obrazloženje**

Predloženi amandmani V - X obezbjeđuju nezavisnost prilikom izbora predsjednika i članova Savjeta, ustanovljenjem protektivne uloge Skupštine i njima se preciznije razrađuju oblasti imenovanja, prestanka mandata i razrješenja predsjednika i članova Savjeta. Ukoliko bi se imenovanje članova upravljačkih tijela Agencije vršilo odlukom Vlade, to bi otvorilo vrata za politički motivisana imenovanja. Ovo može kompromitovati nezavisnost Agencije, jer može doći do imenovanja koja nisu zasnovana isključivo na stručnosti, već pod uticajem trenutnih političkih prilika i interesovanja. Takođe, ukoliko bi predlog za predsjednika Saveta Agencije dolazio direktno od Ministarstva javne uprave, to bi moglo dovesti do situacija gdje razvojne politike Ministarstva prevazilaze objektivne potrebe i prioritete u sajber bezbjednosti, potencijalno dovodeći do sukoba interesa. Amandmanom V se precizira da Savjet ima predsjednika i četiri člana, da predsjednik i članovi Savjeta mogu svoju funkciju u Agenciji obavljati profesionalno ili honorarno, da predsjednik Savjeta saziva sjednice i predsjedava radom Savjeta, a u njegovom odsustvu zamjenjuje ga član Savjeta koga izabere Savjet, dok za svoj rad Savjet odgovara Skupštini. Amandmanom VI potencira se upravo uloga Skupštine, pa

se određuje da predsjednika i članove Savjeta imenuje Skupština, na osnovu javnog konkursa, da taj javni konkurs sadrži uslove i kriterijume za izbor kandidata za predsjednika i člana Savjeta, da je matični odbor Skupštine dužan da raspiše javni konkurs najmanje 180 dana prije isteka mandata predsjednika ili člana Savjeta, odnosno neposredno po razrješenju, da se predsjednik i članovi Savjeta imenuju na period od pet godina i ne mogu bit imenovani više od dva puta uzastopno, te da se odluka po konkursu objavljuje u "Službenom listu Crne Gore". Amandman VII definiše opšte i posebne uslove za imenovanje predsjednika i člana Savjeta, dok amandman VIII postavlja ograničenja za imenovanje predsjednika i članova Savjeta, sprječavajući postojanje sukoba interesa i drugih situacija koje mogu da utiču na autonomiju rada Agencije. Amandman IX pruža formulaciju, koja se tiče prestanka mandata predsjednika ili člana Savjeta, ističući da predsjedniku ili članu Savjeta mandat prestaje istekom vremena na koje je imenovan ili razrješenjem, dok se amandman X odnosi na prijevremeni prestanak njihovog mandata, pa je određeno da će Skupština razriješiti predsjednika ili člana Savjeta prije isteka mandata, ako: podnese zahtjev za razrješenje; je pravosnažno osuđen za krivično djelo na kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci, u periodu dok traju pravne posljedice osude ili ako je osuđen za krivično djelo koje ga čini nedostojnim za vršenje funkcije; ne izvršava ili nesavjesno, neblagovremeno ili nemarno obavlja svoju dužnost; svojim ponašanjem i radom dovede u pitanje nezavisnost i ugled Agencije; je pravosnažnom odlukom lišen poslovne sposobnosti; se stekne jedan od uslova iz čl. 42v ovog zakona; utvrdi da je prilikom podnošenja prijave na javni konkurs za imenovanje predsjednika ili člana Savjeta dao netačne podatke ili je propustio da pruži podatke o okolnostima bitnim za imenovanje. Ovim amandmanom bliže je određen postupak razrješenja predsjednika i člana Savjeta, u okviru čega se ponovo apostrofira na ulozi Skupštine, a predviđeno je da se razlozi za njihova razrješenja obrazlažu, čime se dodatno poboljšava transparentnost samog procesa.